

S a d r ž a j

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

➤ Odluka o osnivanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.....	1.
➤ Odluka o dopuni Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Opštine Ugljevik na dan 31.12.2016.godine.....	4.
➤ Odluka o odobravanju sječe suvih stabala.....	5.
➤ Odluka o plaćanju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta u ratama.....	6.
➤ Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima.....	7.
➤ Program o izmjeni Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2016.god.....	9.
➤ Programa proletne sjetve za 2016. godinu.....	10.
➤ Rješenje o ne prihvatanju ponude Salihović Amira iz Tuzle za kupovinu parcele.....	12.

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

➤ Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu platenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u platenicima“-opštine Ugljevik 2016.....	13.
➤ Plan promocije privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik.....	16.
➤ Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građ.....	31.
➤ Zaključak o ispravci greške.....	32.
➤ Rješenja o realokaciji sredstava.....	33.
➤ Rješenja o isplati sredstava.....	45.
➤ Odluka o isplati novčane pomoći.....	58.
➤ Odluke o pokretanju postupka javne nabavke.....	102.

Na osnovu člana 12. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 68/07 i 109/12), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 8/14), i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE DJEČIJI VRTIĆ
„DUŠKO RADOVIĆ“ UGLJEVIK

I- NAZIV OSNIVAČA

Član 1.

Skupština opštine Ugljevik osniva Javnu ustanovu Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.

II- NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Član 2.

Naziv ustanove iz člana 1. ove Odluke je: Javna ustanova Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.

Skraćeni naziv je JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.

Sjedište JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik je u Ugljeviku, adresa: Jovana Dučića broj 5.

Član 3.

JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik je ustanova od posebnog društvenog interesa iz oblasti društvene brige o djeci- u kojoj se ostvaruje pravo na boravak, predškolsko vaspitanje i obrazovanje i preventivna zdravstvena zaštita u skladu sa Zakonom.

Član 4.

JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar.

Član 5.

U pravnom prometu sa trećim licima JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik istupa za svoje ime i za svoj račun, samostalno bez ograničenja.

Za obaveze stvorene u pravnom prometu sa trećim licima JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Za obaveze JU-e Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik u pravnom prometu, osnivač odgovara do visine osnivačkog uloga.

III- DJELATNOSTI USTANOVE

Član 6.

Osnovna djelatnost ustanove je:

85.10 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

88.91 DJELATNOST DNEVNE BRIGE O DJECI

Pored djelatnosti iz prethodnog stava JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, može bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisane u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno, a u cilju ostvarivanja funkcije za koju je osnovana.

IV- NAČIN OBEZBJEĐENJA SREDSTAVA ZA RAD USTANOVE

Član 7.

Sredstva za poslovanje JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik obezbjeđuju se iz :

➤ Budžeta osnivača (za plate i naknade troškova zaposlenih, poreze i doprinose za lična primanja, troškove materijala i usluga, troškove za nabavku stalnih sredstava, investiciono i tekuće održavanje)

➤ Djelatnosti ustanove (od korisnika usluga)

➤ Donacija

➤ Drugih izvora

Sredstva za poslovanje JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, troše se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS, Zakonom o trezoru i Odlukom o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za tekuću godinu.

V- PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA U POGLEDU OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Član 8.

U cilju obavljanja djelatnosti, zbog kojeg je JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik osnovan, Osnivač u skladu sa Zakonom:

➤ Obezbjeduje sredstva i propisne uslove za rad ustanove

➤ Vršiti blagovremeno imenovanje i razrješenje organa upravljanja

➤ Daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan ustanove

➤ Razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju kao i finansijski izvještaj

➤ Daje saglasnost na Statut ustanove

➤ Daje saglasnost na Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

VI- ORGANI JU DJEČIJI VRTIĆ „DUŠKO RADOVIĆ“ UGLJEVIK

Član 9.

Organi JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik su Upravni odbor i Direktor.

Član 10.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač na period od četiri godine.

Član 11.

Rad Upravnog odbora se bliže određuje Poslovníkom o radu upravnog odbora.

Član 12.

Direktor rukovodi, predstavlja i zastupa JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, i odgovoran je za zakonitost njegovog rada, bez ograničenja.

Direktora imenuje i razrješava osnivač na period od četiri godine.

Član 13.

Nadležnost i postupak imenovanja i razrješavanja organa upravljanja, bliže će se regulisati Statutom JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.

VII- ROK ZA DONOŠENJE STATUTA

Član 14.

JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik će donijeti Statut u skladu sa ovom Odlukom u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 15.

Do donošenja Statuta i drugih opštih akata primjenjivaće se dosadašnji Statut i akti ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Član 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Dječijeg vrtića „Duško Radović“ Ugljevik broj 01-023-7/95 od 31.07.1995. godine.

Član 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj:01-023-1/16
Datum: 31.03.2016.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 4. stav 3. Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 91/15) i člana 26 Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 31.03.2016. d o n o s i

O D L U K U
O DOPUNI ODLUKE O VISINI VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA
TERITORIJI OPŠTINE UGLJEVIK NA DAN 31.12.2015.GODINE.

Član 1.

U Odluci o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Ugljevik na dan 31.12.2016.godine („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 12/15) u članu 8. vrši se dopuna i iza „z) vrijednost građevinskog objekta- INDUSTRIJSKI OBJEKTI.....520,87 KM/m² dodaje:

„i) vrijednost građevinskog objekta- OSTALI OBJEKTI.....1.093,48 KM/m²“

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine i objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01-476- 6 /16
Datum, 31.03.2016.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi „Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine d o n o s i

O D L U K U O ODOBRAVANJU SJEČE SUVIH STABALA

Član 1.

Odobrava se sječa 12 suvih stabala topole koja se nalaze u školskom dvorištu područne škole u Tutnjevcu i 4 stabla hrasta koja se nalaze na mjesnom groblju u Mjesnoj zajednici Korenita – zaseok Tomići, a koja su vlasništvo Opštine Ugljevik.

Član 2.

Isječena drva će se koristiti kao ogrevno drvo u područnoj školi u Tutnjevcu i u Vatrogasnoj jedinici Ugljevik

Član 3.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da sprovede postupak javnih nabavki i izabere najpovoljnijeg ponuđača koji će izvršiti sječu predmetnih stabala.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-370-20/16
Datum, 31.03.2016.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi „Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik rješavajući po zahtjevu Jovanović Alekse, sina Vladislava iz Zabrđa, na sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine, d o n o s i

O D L U K U
O PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAKUP GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
RATAMA

Član 1.

Odobrava se Jovanović Aleksi, sinu Vladislava iz Zabrđa plaćanje u ratama naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 14.081,70 KM za lokaciju broj 17 u Ugljeviku.

Član 2.

Obavezuje se Jovanović Aleksa iz Zabrđa da naknadu za zakup gradskog građevinskog zemljišta plaća u 12 jednakih mjesečnih rata računajući od dana zaključivanja sudskog poravnjanja.

Član 3.

Oslobađa se zakupac Jovanović Aleksa plaćanja naknade na ime zakonske zatezne kamate na glavni dug.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-40-50/16
Datum, 31.03.2016.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

Na osnovu člana 22. stava 2. i 23. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 30. stav 1. alineje 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik RS“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine d o n o s i

O D L U K U O STICANJU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA

Član 1.

Ovom Odlukom stiče se svojina na nepokretnostima označenim kao k.č. broj 3694/2 zv. „Vinograd“, njiva 8 klase, površine od 6367 m² i k.č. broj 3695/2, zv. „Vinograd, šuma 4 klase, površine od 3951 m², upisane u List nepokretnosti broj 1288/2 K.O. Zabrđe na ime Cvijić Radomira, sina Jove iz Zabrđa sa 1/1, a po z.k. stanju cijeli suvlasnički dio u nekretninama upisanim u z.k. ulošku broj 818. K.O. Zabrđe na ime Cvijić Radomira, sina Jove iz Zabrđa, zajedno sa voćnim zasadima na navedenim nekretninama.

Predmetne nekretnine iz prethodnog stava stiču se radi proširenja gradskog groblja Ugljevik.

Član 2.

Sticanje predmetne nepokretnosti realizovaće se Ugovorom o kupoprodaji za ukupan iznos od 65.000,00 KM, s tim da se jedna polovina kupoprodajne cijene plati u toku 2016.godine a druga polovina u toku 2017.godine.

Ostale troškove (notarske obrade) snosi Opština Ugljevik.

Član 3.

Na predmetnim nekretninama ove odluke u List nepokretnosti broj 1288/2. K.O. Zabrđe izvršiće se upis pravo posjeda na gore navedenim parcelama u korist Opštine Ugljevik, a po z.k. stanju na cijelom suvlasničkom dijelu u z.k. ulošku broj 818. K.O. Zabrđe izvršiće se upis prava susvojine u korist opštine Ugljevik.

Član 4.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da na osnovu ove odluke zaključi Ugovor o kupoprodaji sa prodavcem, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika u Bijeljini.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

Broj:01-475-6/16

Datum, 31.03.2016.godine

Na osnovu člana 22. stava 2. i 23. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 30. stav 1. alineje 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik RS“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine d o n o s i

O D L U K U O STICANJU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA

Član 1.

Ovom Odlukom stiće se svojina na nepokretnostima označenim kao k.č. broj 360 zv. „Brdo“, voćnjak 2. klase, površine od 2970 m² upisana u Posjedovni list broj 275. K.O. Mezgraja na ime Petrović Zdravke, kćeri Radivoja iz Mezgraje sa 1/1, a po z.k. stanju suvlasnički dio od 2/288 u nekretninama upisanim u z.k. ulošku broj 87. K.O. Mezgraja na ime Petrović Zdravke, kćeri Radivoja iz Mezgraje.

Predmetne nekretnine iz prethodnog stava stiču se radi osnivanja groblja u Mezgraji-Kose.

Član 2.

Sticanje predmetne nepokretnosti realizovaće se Ugovorom o kupoprodaji za ukupan iznos od 8.000,00 KM.

Ostale troškove (notarske obrade) snosi Opština Ugljevik.

Član 3.

Na predmetnim nekretninama ove odluke u Posjedovni list broj 275. K.O. Mezgraja izvršiće se upis pravo posjeda na gore navedenoj parceli u korist Opštine Ugljevik, a po z.k. stanju na suvlasničkom dijelu od 2/288 u z.k. ulošku broj 87. K.O. Mezgraja izvršiće se upis prava susvojine u korist opštine Ugljevik.

Član 4.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da na osnovu ove odluke zaključi Ugovor o kupoprodaji sa prodavcem, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika u Bijeljini.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj:01-477-1/16
Datum, 31.03.2016.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 5. Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta republike, grada i opštine („Službeni glasnik RS“, broj:65/08), i člana 26.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07,4/08,5/09, 4/12 i 3/14), a u skladu sa Odlukom o usvajanju plana budžeta opštine Ugljevik za 2016.godinu, Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 31.03.2016.godine, d o n o s i

**PROGRAM O IZMJENI PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA
NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016.GODINU**

Član1.

U Programu raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2016.godinu („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 12/15) mijenja se:

-član 2. I i glasi:

„I- Sredstava namjenjena za sport u 2016.godine.....	304.000,00 KM
Sredstva za sport po Javnom pozivu.....	269.000,00 KM
Sredstva za školski sport.....	5.000,00 KM
Sredstva rezerve u sportu.....	30.000,00 KM“

-član 2. VI i glasi:

„VI- Sredstva za finansiranje političkih stranaka za 2016.godinu.....	76.000,00 KM
1. Savez nezavisnih socijaldemokrata.....	23.319,20 KM
2. Srpska demokratska stranka.....	20.675,80 KM
3. Za Ugljevik SRS RS-DP Dragan Čavić.....	10.101,90 KM
4. Srpska radikalna stranka DR Vojislav Šešelj.....	7.458,40 KM
5. Stranka demokratske akcije.....	4.814,90 KM
6. Socijalistička partija RS.....	4.814,90 KM
7. Srpska napredna stranka RS.....	4.814,90 KM“

Član 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-40-582/16
Datum: 31.03.2016.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

Na osnovu člana 26. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 31.03.2016. godine, donosi

P R O G R A M
PROLJETNE SJETVE ZA 2016. GODINU

Elementi Programa proljetne sjetve u 2016. godini, urađeni, su na bazi raspoloživih površina oraničnog zemljišta u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Na području Opštine Ugljevik ukupne oranične površine iznose 7295 ha. Bilans sjetvenih površina za 2015/2016. godinu može se sagledati iz sledećeg pregleda.

1. zasijano u jesen 2015. godine 1800 ha.
2. plan proljetne sjetve u 2015. godini 4537 ha.
3. krmno bilje stari uzgoj 958 ha.

I – PROGRAM PROLJETNE SJETVE

Osnovnu kulturu u proljetnoj sjetvi čini kukuruz. U strukturi proljetne sjetve 2016. godini, sjetva kukuruza planira se na površini od 3895 ha na individualnom sektoru. Sjetva povrća ima veoma značajno mjesto u ukupnoj strukturi proljetne sjetve u 2016. godini. U ukupnoj strukturi sjetve povrća osnovnu kulturu čini krompir.

II – UKUPNO PLANIRANE SJETVENE POVRŠINE SU SLEDEĆE

-Procjena-

Red. Broj	K u l t u r a	Individualni sektor	Državni sektor	U h e k t a r i m a U k u p n o
1.	Jara pšenica	-	-	-
2.	Jari ječam	-	-	-
3.	Jara zob	-	-	-
4.	Kukuruz	3895	-	3895
5.	Soja	-	-	-
6.	Suncokret	-	-	-
7.	Duvan	-	-	-
8.	Šećerna repa	-	-	-
9.	Krompir	312	-	312
10.	Ostalo povrće	300	-	300
11.	Krmno bilje	30	-	30

EFEKTIVNA SJETVA UKUPNO: 4537

-

4537

III- Osnovni uslov za izvršenje programa proljetne sjetve u 2016. godini je uspješno obavljena proljetna sjetva za ostvarivanje poljoprivredne proizvodnje 2016. godine. U tom cilju potrebno je sortno sjeme, mineralna đubriva, sredstva za zaštitu bilja, poljoprivredna mehanizacija, rezervni dijelovi gorivo, vremenski uslovi i dr.

1. S j e m e

Za potrebe proljetne sjetve 2016. godine potrebne su količine sortnog sjemena iz domaće proizvodnje i to:

Red. ha	K u l t u r a	Površnia kg/ha	potrebna količ. -tona-	Ukupna sjemena br.
1.	K u k u r u z	3895	15	58
2.	K r o m p i r	312	2300	717

2. Mineralna đubriva

Za izvršenje Programa proljetne sjetve 2016. godine, potrebno je oko 1134 tone mineralnih đubriva ili 250 kg. po jednom hektaru sjetvene površine. S obzirom na visoku cijenu đubriva i sjemenskog kukuruza, velike je vjerovatnoće da se predviđene količine neće utrošiti. Po Informaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.S. za proljetnu sjetvu 2016. god. regresiraće D-2 po umanjenoj cijeni od 0,60 KM/ litar od stvarne cijene registrovanim poljoprivrednim proizvođačima.

3. Poljoprivredna mehanizacija

Broj mehanizacije sa kojima raspolaže agrarna privreda Opštine Ugljevik je zadovoljavajuća i garantuje da će se sjetva uspješno i u optimalnom roku obaviti, što će zavisiti i od vremenskih uslova za vrijeme sjetve.

4. Sredstva za zaštitu bilja

Upotrebom sredstava za zaštitu bilja je od izuzetnog značaja za ostvarenje prinosa i same proizvodnje pa je stoga neophodno na vrijeme obezbjediti dovoljne količine istih. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na inskticide, herbicide te ostala sredstva za zaštitu bilja i na vrijeme ih primjeniti.

5. Dizel gorivo

Za izvršenje Programa proljetne sjetve potrebno je dizel goriva u količini od 544,440 litara, a to je na 1 ha/120 lit. D-2.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj:01- 330-20 /16
Datum, 31.03.2016. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 26. Statuta Opštine Ugljevik („Sl.bilten Opštine Ugljevik“, br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj dana 31.03. 2016. godine, donosi

R J E Š E N j E

Ne prihvata se ponuda SALIHOVIĆ AMIR, sin Mehmeda iz Tuzle, za kupovinu parcele označene kao k.č.br. 639. dvorište, površine od 405 m², i u istoj parceli stambena zgrada površine od 63 m², upisana u LN. 415/0. K.O. Ugljevik, a po zk.stanju ista je upisana u zk.ul.br. 331. K.O. Ugljevik, po cijeni od 60.000 KM, (Slovima: šezdesethiljadakonvertibilnih maraka).

O b r a z l o ž e n j e

Salihović Amir, sin Mehmeda iz Tuzle, ponudio je SO-e Ugljevik kupovinu parcele sa izgrađenom stambenom zgradom, po cijeni iz dispozitiva ovog rješenja.

U postupku je utvrđeno da budžetom Opštine Ugljevik nisu predviđena sredstva za kupovinu građevinskih parcela i iz tih razloga SO-e Ugljevik nije zainteresovana za kupovinu građevinske parcele vlasništvo podnosioca zahtjeva,, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje nema karakter upravnog akta i protiv njega se ne može izjaviti žalba, niti pokrenuti upravni spor.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-475-15/16
Datum,31.03. 2016.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor s.r.

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-330-15/16
Datum: 28.03.2016. godine

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 52. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA U PROJEKTU „EKONOMSKO OSNAŽIVANJE POVRATNIKA I MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA KROZ PROIZVODNJU POVRĆA U PLASTENICIMA“ - OPŠTINE UGLJEVIK 2016

I OSNOVNE ODREDBE**Član 1.**

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ – Opštine Ugljevik 2016. (u daljem tekstu: Projekat).

Član 2.

Pravo na učešće u Projektu imaju povratnici i mlade nezaposlene osobe sa područja Opštine Ugljevik koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II PRAVA UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA**Član 3.**

Podnosioci zahtjeva treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

1. Da pripada povratničkoj populaciji
2. Da je nezaposlena osoba,
3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM),
6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Član 4.

Nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta je Komisija za dodjelu plastenika koju imenuje načelnik opštine Ugljevik.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Član 5.

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

- a) pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) 1-3 boda,

- slabi uslovi 1 bod,
- dobri uslovi 2 boda,
- jako dobri uslovi 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

- b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

- podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje) – od 1-4 boda,

- od 0-3 god. 1 boda,
- od 3-6 god. 2 boda,
- od 6-10 god. 3 boda,
- više od 10 god. 4 boda,

- za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje - 1 bod,

- za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1 bod,

- ako je podnosilac zahtjeva povratnik – 5 bodova
- mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
- ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda,
- socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opšti dojam i sl.) - od 0-4 bodova.
- registracija poljoprivredne djelatnosti – 2 boda

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status povratnika i mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. zahtjev za sufinansiranje projekata u poljoprivredi,

2. uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija
3. ovjerena kopija lične karte
4. ovjerena kućna lista,
5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik
6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje
7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva
8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
9. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista),
10. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plateničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
11. dokaz da je podnosilac zahtjeva povatnik
12. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),
13. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdata od strane APIF-a prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini (nije obavezujuće).

V IZBOR KANDIDATA

Član 6.

Opština Ugljevik objavljuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika.

Rok za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika je osam radnih dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Ugljevik.

Javni poziv sadrži uslove i kriterije koje kandidat mora ispunjavati, potrebnu dokumentaciju i rok za podnošenje zahtjeva.

Izbor kandidata za dodjelu plastenika vrši se na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv.

Član 7.

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnim organizacijama i Ministarstvom čine: predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstavnik organizacije Muslim Aid i predstavnik Opštine. Komisiju iz prethodnog stava imenuje Načelnik opštine Ugljevik.

Zadatak Komisije je :

- pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uvidaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Načelniku opštine.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik opštine.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine Ugljevik.

Član 8.

Izabrani kandidati potpisuju dvopartitni Ugovor o dodjeli plastenika, kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.

Član 9.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

PLAN PROMOCIJE PRIVREDNIH POTENCIJALA I POGODNOSTI OPŠTINE UGLJEVIK

I - UVOD

Polazeći od

- Strategije razvoja Opštine Ugljevik,
- opredjeljenja Opštine Ugljevik da unaprijedi preduslove za privlačenje investicija i ubrzanje lokalnog ekonomskog razvoja, kao preduslova za povećanje zaposlenosti, većih priliva sredstava u opštinski budžet i unapređenje kvaliteta života stanovnika Opštine Ugljevik u cjelini,

imajući u vidu

- savremene uslove velike ponude investicionih lokacija i nedovoljno slobodnih investicionih sredstava i
- nepovoljan imidž koji prostor cijelog Zapadnog Balkana, a pogotovo Bosna i Hercegovina (BiH), ima kao postkonfliktno i još uvijek nedovoljno stabilno područje,

prepoznajući značaj marketinga i odnosa sa javnošću kao važnih disciplina za privlačenje investicija u Opštinu Ugljevik i cijeneći da je planski pristup jedino djelotvoran u aktivnostima od strateškog značaja, Opštinska uprava je pristupila izradi Plana promocije privrednih potencijala i pogodnosti za ulaganje u Opštinu Ugljevik (u daljem tekstu: Plan).

II - RAZUMIJEVANJE KOMUNIKACIJSKIH POTREBA I KOMUNIKACIJSKI IZAZOVI

1. KOMUNIKACIJSKE POTREBE

Na osnovu kontakata sa privrednicima, razmjene iskustava i praćenja pozitivnih praksi u razvijenim zemljama i obrazovnih programa, uočene su sledeće komunikacijske potrebe:

- uvođenje sistema „jednog šaltera" za davanje svih usluga i informacija prije, tokom i posle investiranja sa službenikom koji je zadužen za investitore, pored podrazumijevajućih osobina koje se traže od službenika Opštinske uprave, ima odgovarajuća znanja iz ove oblasti, prezentacijske sposobnosti i poznavanje najmanje engleskog jezika.
- razvoj investicijskog vodiča, letaka, brošurai drugih materijala sa najvažnijim informacijama o uslovima za započinjanje poslovanja kao i pogodnostima ulaganja na srpskom, engleskom i drugim svjetskim jezicima,

- zagovaranje kod institucija na nivou Republike Srpske i BiH za bolju promociju privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik,
- redizajn postojećih i kreiranje novih promotivnih materijala Opštine, uključujući i izradu loga, ključnih poruka, video materijala, prilagodne vebstrane u skladu sa savremenim trendovima i potrebama promocije privrednih potencijala i pogodnosti ulaganja.

2. KOMUNIKACIJSKI IZAZOVI

Kao komunikacijski izazovi nameću se:

- Loša medijska slika javnog mnjenja u Republici Srpskoj i BiH, u međunarodnom javnom mnjenju o Zapadnom Balkanu o BiH kao nedovoljno stabilnom postkonfliktnom području,
- Dvogodišnji izborni ciklusi i uticaj eventualne promjene vlasti na ekonomsku politiku,
- Nedovoljna svijest kod lokalne uprave o potrebi mijenjanja imidža Opštine i usklađivanja sa savremenim korporativnim standardima,
- Nedovoljno izgrađen imidž Opštine Ugljevik kao lokacije pogodne za investiranje u zemlji, zemljama okruženja, i drugim zemljama,
- Nedovoljan nivo znanja i vještina u oblasti komunikacije kod lokalne uprave,
- Nedovoljna koordinacija organizacionih jedinica Opštinske uprave u oblasti odnosa sa javnošću,
- Nedovoljna svijest o važnosti savremenog dizajna za ostavljanje pozitivnog prvog utiska i neprepoznavanje potrebe za ulaganjem sredstava u redizajn Opštinskih promotivnih materijala,
- Nedovoljna sredstva za kvalitetnu promociju privrednih potencijala i pogodnosti,
- Nedovoljno poznavanje stranih jezika u ustanovama i organizacijama koje predstavljaju važne stanice prilikom dolaska i poslovanja stranih investitora u Opštini Ugljeviku.

III- CILJ PLANA

Glavni cilj primjene ovog Plana je promocija investicionih potencijala i pogodnosti ulaganja kako bi se privukli novi investitori i stimulisala dodatna ulaganja od strane postojećih investitora u Opštinu Ugljevik.

IV- KOMUNIKACIJSKI CILJEVI

Komunikacijski ciljevi ovog plana su informisanje i uvjeravanje što većeg broja pripadnika ciljnih grupa o pogodnostima investiranja u opštinu Ugljevik i podsticanje da investiraju u Ugljevik, odnosno, da potencijalnim investitorima prenesu informacije o opštini Ugljevik kao sredini sa pogodnostima za ulaganje, kao i mijenjanje svijesti i poslovnih navika stanovnika opštine Ugljevik u pravcu usklađivanja sa standardima koji važe u razvijenim zemljama.

Kvalitativni ciljevi:

- Unapređenje imidža Opštine Ugljevik kao lokacije poželjne za investiranje,

- predstavljanje privrednih potencijala i pogodnosti u Opštini Ugljevik potencijalnim Investitorima
- Pružanje podrške investitorima u svim fazama poslovanja: prije same odluke o investiranju, tokom započinjanja poslovanja i nakon toga,
- Podsticanje zajedničkog angažovanja lokalnog privrednog sektora, lokalne uprave, stanovništva i stanovništva u dijaspori u cilju promovisanja potencijala za ulaganje u opštini Ugljevik.

Kvantitativni ciljevi za narednih 12 mjeseci:

- Objava minimalno 100 članaka u dnevnim novinama i specijaliziranim magazinima u zemlji, inostranstvu, i zemljama u kojima je stanovništvo u dijaspori.
- Minimalno 30 TV i radio intervjuja za domaće, regionalne i međunarodne medije.
- Povećati posjećenost vebstrani Opštine za 30%
- Povećan broj investicija u Opštini.

V- CILJNE GRUPE

1. PRIMARNA CILJNA GRUPA

1.1. Investitori - strani , domaći i stanovništvo u dijaspori

Među njima, fokus treba da bude na:

- a) srednjim i velikim kompanijama koje imaju potrebu za širenjem proizvodnje, a nalaze se u BiH, susjednim i drugim zemljama,
- b) multinacionalnim kompanijama koje su već pozicionirane u susjednim državama,
- v) kompanijama koje već uspješno sarađuju sa preduzećima u Republici Srpskoj i BiH,
- g) kompanijama koje bi preuzimanjem ili nekim drugim oblikom strateškog povezivanja omogućila preduzećima u ovom regionu da održe nivo poslovanja i da se dodatno razviju,
- d) stanovništvo Ugljevika u dijaspori koje je voljno da pokrene preduzeća u Ugljeviku.

1.1.1. Karakteristike

Investitori donose odluke o investiranju na osnovu proračuna povrata na rizik, uzimajući u obzir ekonomski i politički rizik u zemlji kao i druge rizike. Predstavnici ove ciljne grupe imaju izražene pregovaračke veštine. Profitno su orijentisani. Poseduju izraženu preduzetničku inicijativu.

Prilikom donošenja odluke o investiranju, investitori uzimaju u obzir četiri vrste tražnje:

- tražnju za proizvodnim resursima,
- tražnju za tržištem,
- tražnju za smanjenjem troškova i
- tražnju za klijentima.

Kako na većinu ovih faktora Opština ne može direktno uticati, onda je jako bitno posvetiti pažnju faktorima koji je takođe jako bitan za investitore, a na koji se može direktno djelovati - poslovnoj klimi i uslovima za investiranje na teritoriji Opštine.

Na osnovu ovih zajedničkih, potrebno je izdvojiti sljedeće specifične karakteristike investitora kao primarne ciljne grupe:

- a) upoređuju investicionu mogućnost na jednoj lokaciji sa sličnim uslovima ili projektima koji su im dostupni, tako da su ključni faktori za njih konkurentnost lokacije u kojoj mogu poslovati sa što manje nesigurnosti;
- b) očekuju da će uslovi na osnovu kojih će se i odlučiti na investiranje, ostati nepromijenjeni i da će biti poštovani. Praksa u kojoj se u sredini koja želi da privuče investicije arbitrarno i često mijenjaju, što može odvratiti potencijalnog investitora i dovesti do povlačenja;
- v) značajna odluka za investicionu odluku je smanjenje troškova neophodnih za početak, odnosno prestanak rada kompanije;
- g) očekuju obezbijedene usluge u postinvesticionom periodu;
- d) posjeduju izraženu mobilnost u poslovanju;
- đ) motivisani su niskim troškovima radne snage (posebno obrazovane);
- e) imaju dugoročniji investicioni plan;
- ž) donose odluke o investiranju uzimajući u obzir ekonomski i politički rizik, perspektivu za rast, likvidnost i ostalo.

1.2. Diplomate, predstavnici međunarodnih organizacija

- domaće i međunarodne ustanove i organizacije (diplomatske misije, državne agencije za međunarodnu pomoć i razvoj, međuvladine i međudržavne organizacije - EU, OEBS, Svjetska banka, EBRD, EIB i dr.)
- fondacije, predstavnici pojedinih razvojnih programa (npr. IPA, SIDA, UNDP, USAID, Fond otvoreno društvo, USAID/Sida GOLD, Svjetska banka, IFC, ORIO i dr.)
- diplomatska predstavništva BiH u inostranstvu,
- predstavništva Republike Srpske u inostranstvu.

1.3. Mediji

- predstavnici medija u zemlji – novinske agencije, urednici i novinari dnevnih, sedmičnih, mjesečnih novina, TV, radio, specijalizirani časopisi i magazini,
- predstavnici medija u regionu - novinske agencije, urednici i novinari dnevnih, sedmičnih, mjesečnih novina, TB, radio, specijalizirani časopisi i magazini
- međunarodni mediji (FT, Ekonomist, i dr.)

2. SEKUNDARNE CILJNE GRUPE

Sekundarne ciljne grupe su predstavnici lokalne privrede, građani Ugljevika, predstavnici vlasti na nivou Republike Srpske i BiH, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Prilikom primjene Plana treba obratiti pažnju na karakteristike ovih ciljnih grupa i uskladiti aktivnosti sa njima.

VI - KLJUČNE PORUKE

U procesu izgradnje imidža neophodno je prvo identifikovati percepciju potencijalnih investitora i na osnovu toga kreirati glavne promotivne poruke moraju uzimati u obzir specifične, konkurentske prednosti Ugljevika, te na osnovu toga, primjeren način promocije. Poruke su javno saopšteni ciljevi koji se žele ostvariti na dugoročnom planu i trebalo bi da predstavljaju ono što opština radi u okviru projekta i ono što Opština želi da zainteresovane strane misle o njenom radu.

Ove poruke kasnije treba usaglasiti sa aktivnostima na primjeni Plana koje bi trebalo da dovedu do direktnog ili indirektnog pridobijanja investitora. Imajući sve ovo u vidu, kao i ranije iznijete ciljne grupe kojima se obraćamo kroz implementaciju ovog Plana, kreiranje poruka se treba obaviti na nekoliko nivoa.

Prvi nivo u postavljanju odgovarajućih poruka predstavlja adekvatno predstavljanje Ugljevika kao potencijalno atraktivnog investicionog lokaliteta.

Drugi nivo predstavlja isticanje jasnih i nedvosmislenih koristi i olakšica za buduće investitore.

Treći nivo bi trebalo da bude okrenut ka kreiranju i predstavljanju vrijednosti koje nemaju direktne veze sa poslovanjem, ali koji u značajnoj mjeri podržava pristup pozitivnog doživljaja opštine Ugljevik, kao što su da je Ugljevik dobro i bezbjedno mjesto za život, sa dobrim obrazovnim i zdravstvenim sistemom.

Najvažnije poruke koje Opština Ugljevik može poslati na polju privlačenja investicija:

- Povoljan geografski položaj
- Pogodan i lak pristup preko puteva, riječnih luka, željeznicom i vazduhom
- Kvalifikovana i stručna radna snaga
- Lokacije spremne za investiranje u industrijskoj zoni
- Konkurentne poreske stope i podsticaji prilagođeni pojedinačnom investitoru
- Lokalna samouprava-podržava investicije u svim fazama i posvećena stalnom poboljšanju poslovnog okruženja
- Prirodni resursi – ugalj, krečnjak, energija, obradivo poljoprivredno zemljište
- Odlični klimatski uslovi za poljoprivredu, posebno za voćarstvo
- Tradicija i istorija u poljoprivredi, posebno voćarstvo i stočarstvo,
- Tradicija u energetske i rudarske sektoru
- Troškovi energije i komunalnih usluga među najnižim u Evropi
- Dobro i bezbjedno mjesto za život

Opština Ugljevik je u pogledu razvijanja uslova privlačenja investicija već preduzela sljedeće korake:

- Usvojena Strategija razvoja Opštine Ugljevik do 2019. godine
- Opštinska uprava pokrenula intenzivno aktivnosti u vezi sa stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja (pristupila procesu dobijanja BFC)
- Izrađene brojne studije o korištenju prirodnih i drugih resursa (npr. Studija izvodljivosti za izgradnju cementare, Studija izvodljivosti za proizvodnju gipsa)

Poruke treba unijeti u svaki nastup i dokument koji će se kasnije proizvoditi za obraćanje ciljnim grupama:

- saopštenja za medije,
- konferencije za medije
- intervjuje,
- uspješne priče,
- brošure,
- letak,
- vebstrana,
- video materijal,
- socijalne mreže,
- sajmovi,
- sastanci, sjednice (Privredni savjet, sjednice Skupštine Opštine, sastanci sa predstavnicima medija i dr.),
- elektronske poruke
- pozivnice,
- zahvalnice/čestitke,
- korespondenciju itd.

Ipak, treba naglasiti da ne treba uvijek koristiti sve poruke u istom trenutku, ukoliko to nije odgovarajuće. Određene poruke se mogu koristiti samo za određene ciljne grupe.

VII - SREDSTVA I ALATI KOMUNIKACIJE, KOMUNIKACIONI KANALI

Potrebno je obratiti pažnju da je poruke moguće prenositi na verbalni i na neverbalni način, kao i unaprijediti dizajn svih alata kojim se prenose poruke. Poželjno je da dizajn bude jednoobrazan ili sličan, kako bi identitet Opštine bio prepoznatljiv na svim štampanim, virtuelnim i sličnim alatima i materijalima namijenjenim promociji.

KONKRETNE AKTIVNOSTI PREMA CILJANIM GRUPAMA

Na osnovu poruka koje treba plasirati i ciljnih grupa kojima su namijenjena sredstva i alati komunikacije, odnosno, komunikacioni kanali će biti:

1. CILJNA GRUPA – INVESTITORI

1.1. Uspostavljanje baze podataka i inicijalnog kontakta

Ova aktivnost podrazumeva kreiranje baze podataka potencijalnih i postojećih investitora i ostvarivanje inicijalne komunikacije (telefonska i elektronska korespondencija uz mogućnost zakazivanja direktnih sastanaka) sa potencijalnim investitorima i njihovo podsticanje za ulaganja u Opštinu Ugljevik.

Kao sredstva komunikacije, u ovoj fazi će se koristiti elektronska pisma i direktni telefonski pozivi, putem kojih će identifikovani investitori biti obaviješteni o namjerama i planovima u vezi sa mogućnostima investiranja u Opštinu Ugljevik. Pisma će biti slana elektronskim putem na osnovu postojećih i dostupnih baza sa kontaktima privrednika lista i specijalizovanih grupa privrednika. Sljedeći korak će, u skladu sa mogućnostima, biti kontaktiranje potencijalnih investitora telefonom, kako bi se pokušalo zakazivanje budućih sastanaka.

Na ovaj način bi se, pored inicijalnog kontakta, provjerio i stepen zainteresovanosti investitora za potencijalna ulaganja u Opštinu Ugljevik. Nakon toga uslijedili bi sastanci, koji bi bili

prilika za detaljnije upoznavanje investitora sa prednostima i pogodnostima koje pruža Opština Ugljevik za investiranje.

1.2. Razvoj grafičkih elemenata za potrebe izgradnje vizuelnog identiteta

Cilj ove aktivnosti je uspostavljanje vizuelne prepoznatljivosti investicionog brenda. Na osnovu postojećih grafičkih elemenata neophodno je odraditi redizajn i/ili izraditi cjelovitu knjigu standarda, kako bi se postigla jedinstvena prepoznatljivost. Pored grba Opštine koji je već prepoznatljiv, ali ipak nije u potpunosti pogodan za dinamičan dizajn promo-materijala kakav je potreban za dobar vizuelni identitet, potrebno je izraditi logo modernog i jednostavnog dizajna koji će predstavljati jedan ili nekoliko nezvaničnih motiva po kojima je Ugljevik najpoznatiji (npr., ugalj, šljive, planina Majevisa, rijeka Janja, Filip Višnjić, pečenje rakije). Logo može sadržati i neki od elemenata sa grba Opštine, ali pojednostavljenog izgleda, što može biti vizuelna veza sa grbom i tako doprinijeti održanju jednoobraznosti promotivnih materijala.

Nakon izrade loga, pored već postojećih kriterijuma za upotrebu grba, potrebno je detaljno regulisati kriterijume na osnovu kojih će na promotivnim materijalima biti korišćen logo, čime će simboli Opštine na odgovarajući način, u vizuelnom smislu, prenijeti poruke ka ciljnim grupama.

Takođe, potrebno je učiniti atraktivnijim izgled memoranduma koji koristi Načelnik za korespondenciju (u kojem će ostati grb Opštine, ali kojem se može pridodati i logo), kao i propisati izgled dokumenata koja izdaju organizacione jedinice, na kojima treba da bude srednji grb ili logo Opštine.

1.3 Izrada elektronskog vodiča za investitore

Ova aktivnost predstavlja izradu interaktivne baze podataka koja bi potencijalnim investitorima omogućila jednostavnu pretragu podataka i koja bi na jednom mestu generisala sve neophodne informacije, propise, dozvole i slično. Pored toga što bi prvenstveno bio namenjen investitorima, ovaj softver bi omogućio i lokalnoj samoupravi bržu pretragu i nadgledanje investicionih podataka i informacija. Na ovaj način, dodatno bi se ubrzao i pojednostavio proces donošenja investicionih odluka.

1.4 Izrada video-prezentacije i video-spota

Za potrebe prezentacije investicionog potencijala Opštine, treba izraditi promotivnu video-prezentaciju (u trajanju od oko 10 minuta).

Po svojoj strukturi, prezentacija će sadržati informacije o Opštini i njenim investicionim potencijalima, prednosti ulaganja na teritoriji Opštine, kao i dio u kojem će biti predstavljena Opština kao sredina poželjna za život i rad. Pored predstavnika potencijalnih investitora, prezentacija će biti namijenjena i drugim opštinama, privrednim komorama i medijima.

Materijal iz video prezentacije treba iskoristiti za izradu video-spota u trajanju od 1- 2 minuta. U skladu sa mogućnostima, video-prezentaciju i spot treba emitovati na televizijama, a obavezno ih postaviti na zvanične stranice Opštine i promovisati na drugim sajtovima i društvenim mrežama na internetu. Takođe, ovaj video-materijal u elektronskoj verziji u svakoj odgovarajućoj prilici treba dijeliti predstavnicima ciljnih grupa ovog Plana i prikazivati prilikom posjeta privrednih i ostalih delegacija opštini Ugljevik. .

1.5. Izrada nove internet prezentacije posvećene promociji privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik

Internet prezentacija koja se bude kreirala ili modifikovala, sadržaće sve informacije neophodne za potencijalne ulagače:

- analizu stanja i situacije na terenu
- korisne informacije o načinu pribavljanja potrebne dokumentacije za ulaganje i pokretanje poslovanja
- spisak trenutnih investicija
- specifične informacije o pojedinim sektorima, djelatnostima i aktivnostima, taksama, podsticajima
- primjere i rezultate trenutno realizovanih investicija, preporuke, korisne linkove, aktuelnosti, sekciju i slično.

Internet prezentacija će biti najmanje dvojezična (srpski i engleski), s dugoročnim ciljem da bude prevedena i na jezike govornih područja sa kojih se očekuje dolazak potencijalnih investitora.

Pored ovoga, cilj je da internet prezentacija:

- bude jasna, jednostavna i laka za korišćenje sa funkcijama koje omogućavaju pretragu i mapu sajta,
- bude brza za pretragu i prelaženje na nove stranice, sa jednostavnom, ali efektnom grafikom,
- bude regularno održavana i osvježavana informacijama,
- bude pogodna za komunikaciju sa potencijalnim investitorima.

1.6. Multimedijalna interaktivna prezentacija

Za potrebe predstavljanja namjera i budućih aktivnosti lokalne samouprave u pogledu mogućnosti za investiranje, treba izraditi multimedijalnu interaktivnu prezentaciju. Prezentaciju treba redovno ažurirati i prilagođavati pojedinim potencijalnim investitorima i predstavnicima drugih ciljnih grupa, u zavisnosti od njihovog polja interesovanja.

Cilj prezentacije je da se njome svim zainteresovanim investitorima približe aktivnosti i planovi lokalne samouprave u pogledu investiranja. U svom prvom dijelu, ona bi trebalo da sadrži uopštene informacije o Opštini i mogućnostima za investiranje, dok drugi dio treba da sadrži konkretne pokazatelje i informacije koje se odnose na prednosti investiranja u Ugljevik. 1.7 Učešće na relevantnim sajmovima

Učešće na sajmovima je prilika za predstavljanje ekonomskih potencijala Opštine i ostvarivanje kontakata sa potencijalnim investitorima. Bilo da se radi o domaćem ili inostranom nastupu, ovi sajmovi predstavljaju mjesta promocije, a odluka o učešću na nekom od postojećih sajmova predstavlja važan korak u razvojnom planu prilikom implementacije Plana. Sajamski nastupi su jako bitan i značajan segment o kome se mora voditi računa prilikom izgradnje željenog identiteta i prepoznatljivosti na tržištu. Iako sajmovi i sajamski nastupi uglavnom ne omogućavaju direktne finansijske efekte, oni dugoročno pružaju dobru bazu za izgradnju imidža čime se vremenom doprinosi ostvarenju planiranih rezultata.

Donošenje odluke o učešću na nekom od brojnih sajmova treba da se bazira na osnovu nekoliko kriterijuma, prije svega karakteristika sajamske manifestacije (broja posjetilaca, tipa, veličine, vremena održavanja) i troškovi nastupa (zakup i uređenje prostora, izrada promotivnog materijala).

Prilikom izbora sajma, poželjno je ostvariti saradnju sa lokalnim samoupravama u okruženju, regionalnom i republičkom privrednom komorom i ostvariti zajednički nastup, prije svega na stranim sajmovima.

Za potrebe sajamskih nastupa neophodno je da se kreiraju jednoobrazni promotivni materijali kako bi se smanjili troškovi stalne pripreme za svaki naredni sajam (brošure, leci, fascikle, multimedijalne prezentacije, štandovi, baneri, poster, suveniri i slično). Takođe, ovi promotivni materijali bi se koristili i u promotivne svrhe prilikom čitavog perioda promovisanja investicionih potencijala i u okviru svih događaja u tom periodu.

1. Integrisana medijska kampanja

Ova kampanja treba da obuhvati sve vrste medija - štampane i elektronske medije, kao i internet. Snažno medijsko prisustvo na odabranim lokalnim i ostalim medijima, predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata promocije ekonomskih potencijala. Obezbeđivanje medijskih gostovanja, kreiranje odgovarajućih sadržaja i pravovremena i odgovarajuća komunikacija sa medijima koja podrazumijeva redovan plasman informacija su ključni preduslovi uspješne upotrebe medija.

Štampani mediji su kvalitetan kanal za plasman poruka, prije svega dnevne novine, ali i specijalizovani nedeljnici i mjesečnici. Prilikom korišćenja ovog kanala, treba koristiti novinske tekstove, intervju i u kasnijoj fazi oglase.

Imajući u vidu da internet predstavlja svakodnevno okruženje svih ili većine ciljnih grupa kojima se obraćamo, treba posvetiti punu pažnju aktivnostima na internetu usmjerenim ka jačanju publiciteta. Za potrebe promocije biće osmišljeni i dizajnirani web baneri, koji će se postavljati na najposjećenije internet-stranice i prezentacije specijalizovanih biznis-časopisa.

Pored toga, biće definisana i/ili unaprijeđena baza podataka elektronskih adresa novinara i medija koji prate ekonomske teme, a koja će se koristiti za plasiranje posebno dizajniranih i kreiranih saopštenja za javnost i novinskih tekstova. Pored toga, trebalo bi se bazirati na članke i preuzete intervju.

Takođe, posebna pažnja biće posvećena djelovanju na društvenim mrežama na internetu, kao sve uticajnijem kanalu za plasiranje informacija.

Internet prezentacije na kojima treba biti prisutan prilikom ostvarivanja plana su sve internet prezentacije privrednih komora i strukovnih udruženja koja budu raspoložena za saradnju, odnosno, sve informativne internet stranice sa kojima je moguće ostvariti saradnju.

2. Organizovanje investicionih foruma ili skupova

3. U okviru postojećih privrednih i kulturnih manifestacija u Opštini, postoji mogućnost za organizovanje investicionih foruma ili skupova. Investitori koji budu pozvani i koji budu prisustvovali ovim manifestacijama, moći će da se upoznaju sa investicionom ponudom i da ostvare kontakt kako sa lokalnom samoupravom, tako i sa lokalnim privrednicima i inicijativama. Promocija najuspješnijih kompanija

Na prijemu povodom Dana i Slave Opštine biće nastavljeno dodjeljivanje priznanja najuspješnijim preduzeća na području Opštine, što je svojevrsna promocija ovih preduzetnika i izraz namjere da Opštinska uprava podrži uspješna preduzeća.

4. Internet umrežavanje

Ova aktivnost obuhvata upotrebu otvorenih internet društvenih sajtova i socijalnih i biznis mreža za određene grupe i pokretanje tema unutar grupa koje se tiču mogućnosti za investiranje u Opštinu Ugljevik.

5. Koncipiranje i izrada informativnih štampanih promotivnih materijala

Ova aktivnost podrazumijeva izradu materijala koji će se koristiti u kontinuitetu i koji nisu namijenjeni isključivo i samo investitorima. Materijali koje treba štampati su:

- Leci
- Brošure
- Vodiči
- Poster

Ovi materijali obavezno treba da sadrže karte i slike za identifikaciju parcela, raspoloživo zemljište i objekte i njihove karakteristike, administrativne procedure za otpočinjanje investiranja, trošak registracije i olakšice za kompanije, namjene i urbanističke obaveze, infrastrukturu, usluge i javne usluge, druga preduzeća prisutna u oblastima potencijalnog investiranja i slično.

Poželjno je da i ovi materijali budu dizajnirani po istom ili sličnom obrascu sa svim ostalim materijalima kako bi se pojačala prepoznatljivost Opštine.

Ove materijale u svakoj odgovarajućoj prilici treba dijeliti predstavnicima ciljnih grupa ovog Plana. Takođe, kao prigodne poklone obavezno treba dijeliti uzorke proizvoda lokalne privrede (hrane i pića za predstavnike svih ciljnih grupa, odnosno, za potencijalne investitore zainteresovane za određeni sektor - uzorke proizvoda iz tog sektora, ako je moguće, s obzirom na karakteristike proizvoda.)

2. CILJNA GRUPA – LOKALNI PRIVREDNICI

2.1. Koncipiranje i realizacija seminara za predstavnike lokalne privrede

Ovi seminari treba da obrađuju teme stranih direktnih investicija, mogućnosti sticanja konkurentske prednosti u svjetlu stranih ulaganja i ekonomske šanse Opštine Ugljevik koje iz ovoga proizlaze. Cilj ovakvih seminara je transfer znanja i iskustva i pridobijanje ove ciljne grupe za realizaciju ciljeva Strategije razvoja Opštine i ovog Plana. Pored predstavnika lokalnog i regionalnog biznisa, na ove seminare treba da budu pozivani i predstavnici investitora i medija.

2.2. Organizacija i održavanje redovnih sastanaka sa predstavnicima lokalne privrede

Cilj ove aktivnosti je provjera trenutnih investicionih politika i praksi lokalne samouprave. Pored toga, ovi sastanci će poslužiti i kao prilika za dobijanje povratnih informacija i novih ideja od strane lokalnih preduzetnika.

Organizovanje i realizacija studijskih posjeta investicionim lokalitetima i opštinama, odnosno sajmovima, u Republici Srpskoj/BiH i regionu i posjeta sajmovima Cilj ove aktivnosti je razmjena iskustava, znanja i dobrih praksi u pogledu investicionih ulaganja i programa.

2.3. Zajednička medijska gostovanja

Ova aktivnost predviđa organizovanje i realizaciju zajedničkih medijskih gostovanja sa predstavnicima investitora i lokalne samouprave na medijima u okviru specijalizovanih emisija.

3. CILJNA GRUPA - MEDIJI

3.1. Konferencije za predstavnike medija

Ova aktivnost podrazumijeva organizovanje i realizaciju redovnih konferencija za predstavnike medija, na kojima bi mediji bili upoznati sa najnovijim i aktuelnim informacijama.

Konferencije treba održavati u zgradi Opštinske uprave, ali i na investicionim lokalitetima kada se želi prenijeti neka informacija koja je direktno povezana sa tim lokalitetom. Na konferencije treba pozivati novinare i dopisnike svih medija koji djeluju na teritoriji opštine i šire, a izvještaje sa pres-konferencija treba slati svim medijima u Republici Srpskoj/BiH i najvažnijim medijima u regionu.

Za konferencije treba spremati promotivne pakete-kratko navedene osnovne i aktuelne informacije o investiranju na području Opštine, koji mogu da se sastoje od saopštenja za medije, CD-ova sa materijalom, fotografijama

3.2. Obrazovne tribine i seminari

Organizovanje obrazovnih tribina i seminara za predstavnike medija o investicionim temama i/ili uključivanje predstavnika medija na seminare koji će se organizovati za predstavnike lokalnog privrednog sektora i lokalne samouprave ima za cilj dodatnu obuku i povećanje zainteresovanosti medija za investicione teme i šanse u opštini Ugljevik.

4. CILJNA GRUPA - ŠIROKA JAVNOST

4.1. Forumi i tribine

Ova aktivnost podrazumijeva realizaciju otvorenih foruma i tribina za građanstvo o temi stranih i domaćih ulaganja, šansama lokalnog stanovništva i mogućnostima koje strane i domaće investicije nude za širu društvenu zajednicu.

Pored toga, na ovim događajima bi se predstavili trenutni rezultati i pomaci koji su napravljeni u polju primjene Plana, ali bi se predstavili i budući koraci i planovi. Takođe, na ovaj način bi se došlo i do informacija o tome šta se u planiranoj realizaciji može unaprijediti, ali bi događaj predstavio i presjek i ocjenu trenutne situacije sa pozicije lokalnog stanovništva.

VIII- LJUDSKI I ORGANIZACIONI RESURSI - ULOGA OPŠTINSKE UPRAVE U PRIMJENI PLANA**1. ULOGA OPŠTINSKE UPRAVE**

Uloga Opštinske uprave u primjeni Plana treba da se ogleda u pružanju jasnih investicionih smjernica, mogućnosti i stimulacija, ali i promociji investicionih sektora.

U okviru Plana, uloga lokalne samouprave treba da se ogleda u pružanju usluga za investiranje, jer su kvalitetne usluge postale jedan od najvažnijih faktora prilikom donošenja odluka o investiranju.

Ključni princip kada se govori o uslugama treba da bude princip „jednog šaltera“ koji uključuje faze prije, tokom i nakon investiranja. Imajući ovo u vidu, lokalna samouprava posredstvom svojih mehanizama treba da:

- preduzme promotivne aktivnosti kako bi pružila kompletan paket usluga potencijalnim stranim investitorima i predstavnicima dijaspore;
- obezbijedi različita uputstva i materijale koji olakšavaju proces osnivanja preduzeća;
- pruži mogućnost organizovanja sastanaka između zainteresovanih investitora sa predstavnicima lokalnog privrednog sektora;
- obezbedi povjerljiv odnos sa investitorom u odnosu na njegovu konkurenciju (ovo se odnosi i na informacije o investitoru koji je odustao od investicije);
- utiče na donosiocel odluka na nivou Republike Srpske i BiH u pogledu politika i zakona koje se tiču kreiranja povoljnijeg investicionog ambijenta.

Pored toga, zadatak lokalne samouprave je da se trudi da formira strateška partnerstva sa drugim gradovima i opštinama na nivou Republike Srpske i BiH, ali i u bližem okruženju, kako bi se potencijalni investitori dodatno zainteresovali za mogućnosti koje ovakva regionalna saradnja otvara za njihovo poslovanje. Takođe, za privlačenje investicija, kao i za implementaciju promotivne strategije, neophodno je da se ostvari inicijalni pozitivan utisak na potencijalnog investitora. Ovo je bitno ne samo kao preporuka za investitora koji je zainteresovan za investiranje, već i kao dobijanje dobrih preporuka nove investitore.

S tim u vezi, jako je bitan okvir poslovanja koji se nudi investitorima, a tu ključnu ulogu igra lokalna samouprava. Percepcija i iskustvo investitora sa investicionom lokacijom počinje od trenutka ostvarivanja prvog kontakta. Za ovaj kontakt, jako je bitno da osobe koje su uključene u komunikaciju imaju dobre vještine prezentacije, dobro poznavanje engleskog, a po mogućnosti i drugih jezika, kako bi se ostvario početni pozitivan efekat. U skladu sa ovim, neophodno je da lokalna samouprava obezbijedi obuku svojih zaposlenih o temama investicija, poslovne komunikacije i vještinama prezentacije.

1.1. Uloga Odjeljenja za privredu i Stručnog savjetnika za lokalni ekonomski razvoj

U okviru Opštinske uprave, poseban značaj u promociji privrednih potencijala i pogodnosti ima Odjeljenje za privredu i Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj kao središnja tačka promocije, koordinacije i nadgledanja investiranja u opštinu Ugljevik. Navedeni akteri treba da imaju proaktivnu ulogu u procesu promocije i da prate dostupnost informacija od značaja za investiranje u Opštinu, da pružaju konsultativne usluge, organizuju obuke i povezuju sve zainteresovane strane.

Promotivne aktivnosti podrazumijevaju:

- iniciranje, uspostavljanje i održavanje direktnog kontakta sa investitorima;

- organizovanje i oglašavanje investicionih potencijala Opštine putem konferencija, seminara, obuka, sajмова i svih drugih vidova pružanja informacija, kako bi se podigla svijest investitora o Ugljeviku kao atraktivnom investicionom lokalitetu;
- identifikovanje i savjetovanje potencijalnih investitora o mogućim oblastima za investiranje;
- pružanje podrške kako novim, tako i postojećim investitorima u cilju prevazilaženja nekih regulatornih problema;
- obezbeđivanje informacija o dostupnosti novih tržišta za širenje ili razvijanje poslovanja;
- promociju i podršku lokalnim preduzetnicima kako bi se i oni uključili u proces snažnijeg privlačenja investicija;
- umrežavanje, razmjenu informacija i koordinisanje zajedničkog strateškog nastupa prema potencijalnim investitorima sa gradovima i opštinama u okruženju;
- saradnju sa Odsjekom za odnose sa javnošću u cilju uspostavljanja i održavanja kontakata sa medijima;
- kreiranje specijalizovanog tima sa članovima koji su stručni, iskusni i kvalifikovani za efikasno mobilizovanje investitora.

1.2. Uloga Odsjeka za odnose sa javnošću

Odsjek za odnose sa javnošću, kao glavni posrednik između Opštinske uprave i javnosti u najširem smislu treba da daje podršku u zagovaranju promocije privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik kod medija, na internetu (prije svega na zvaničnim internet-stranicama Opštine Ugljevik www.opstinaugljevik.net odnosno, zvaničnoj internet-stranici Opštine Ugljevik posvećenj investicijama www.ugljevikinest.net, kao i na poslovima promocije na društvenim mrežama), kao i podršku u realizaciji ciljeva ovog plana i poboljšavanju, odnosno, osmišljavanju novih načina promocije privrednih potencijala i pogodnosti Opštine Ugljevik.

2. PARTNERI

- Privredna komora Republike Srpske
- Regionalna privredna komora Bijeljina
- Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
- Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH
- Nadležna ministarstva na nivou Republike Srpske i BiH
- USAID/Sida GOLD projekat.

Broj:02-3-1/16
Datum,26.01.2016.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić dipl. ek. s.r.

I. Radni plan 2016. godine				
Dinamika realizacije promotivnih aktivnosti				
	Aktivnost	Nosilac aktivnosti	Vremenski rok za realizaciju	Okvirni budžet
1	Organizacija i održavanje redovnih sastanaka sa lokalnim privrednicima/Privrednim savjetom	Odjeljenje za privredu i SS za LER	U kontinuitetu	
2	Uspostavljanje nove internet prezentacije posvećene promociji privrednih potencijala Opštine Ugljevik	SS za LER	Januar 2016.	
3.	Uspostavljanje sistema 48 časova za prijem žalbi, molbi, pružanje informacija građanima i privredi u vezi sa komunalnim uslugama	SSS za inforamcione-komunikacione poslove	Januar 2016	
3	Uspostavljanje multimedijalne prezentacije potencijala Opštine Ugljevik	Odjeljenje za privredu i SS za LER	Januar 2016.	U okviru postojećeg ugovora o medijskoj promociji
4	Izrada video prezentacije o potencijalima Opštine - promotivni USB za distribuciju potencijalnim investitorima	Odjeljenje za privredu i SS za LER	Januar 2016.	Izrada prezentacije: u okviru postojećeg ugovora o medijskoj promociji; - izrada promotivnih USB-a: 200 KM
5	Izrada informativnih štampanih promotivnih materijala	Odjeljenje za privredu i SS za LER	Februar 2016.	2.000,00 KM
6	Učešće na međunarodnom sajmu o Energetskoj efikasnosti (RENEXPO, Beograd) Učešće na sajmu poljoprivrede u Bijeljini . (INTERAGRO) Učešće na međunarodnom sajmu poljoprivrede Novi Sad	Odjeljenje za privredu, Odjeljenje za poljoprivredu i SS za LER	April 2016. Septembar 2016. Maj 2016	10.000,00 KM
	Organizovanje Sajma šljive i rakije uz uključivanje dijaspore (udruženja koja okupljaju ljude u dijaspori sa ovog područja i nj. kulturno-umjetnička društva)	Agencija za razvoj MSP, Odjeljenje za privredu i SS za LER	Jul 2016.	

7	Izrada elektronske baze podataka/vodiča za investitore i uspostavljanje kontakta sa investitorima	Odjeljenje za privredu i SS za LER	U kontinuitetu	
8	Promocija najuspješnijih kompanija	Odjeljenje za privredu, Odjeljenje za poljoprivredu Stručna služba Načelnika	Oktobar 2016.	500,00 KM
9	Internet umrežavanje	SSS za informaciono-komunikacione poslove	U kontinuitetu	
10	Koncipiranje i realizacija obrazovnih seminara za predstavnike lokalne privrede	Odjeljenje za privredu i SS za LER Agencija za razvoj MSP	U dogovoru sa Stalnim privrednim savjetom, Odjeljenjem za privredu i SS za LER	5.000,00 KM
11	Zajednička medijska gostovanja	Odsjek za odnose sa javnošću	U kontinuitetu	

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-364/16
Datum:03.03.2016.god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), člana 51. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ , broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 4. Odluke o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ , broj 1/15) Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i :

R J E Š E N j E

o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za
raspodjelu sredstava udruženjima građana

Član 1.

U Rješenju o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 3/15) u članu 1 pod rednim brojem 3 umjesto „Zdravka Vukašinović,dipl.pravnik“ treba da stoji „Simić Jelena,dipl. pravnik“.

Član 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/4-423-265/11

Datum: 09.03.2016. godine

Na osnovu član 43. I 73. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 51. I 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) člana 11. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 3/11) Načelnik Opštine donosi:

ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE

U Rješenju o isplati podsticaja za kredite za privredna ulaganja, broj 02/4-423-265/11 od 20.11.2015. godine objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ broj 13/15 u obrazloženju ispravlja se sljedeća greška:

- Umjesto „Milošević Đorđija iz Tutnjeva“, treba da stoji „Mirković Gordana iz Ugljevika“.

Ispravka greške proizvodi pravno dejstvo od dana od koga proizvodi pravno dejstvo Rješenja koje se ispravlja.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Načelnika opštine Ugljevik broj: 02/4-423-265/11 od 20.11.2015.godine. Mirković Gordani iz Ugljevika isplatiti na ime podsticaja za kredite za privredna ulaganja, iznos od 1.888,22KM (hiljaduosamstotinaosamdesetosam KM i 22/100). Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu Opštine Ugljevik za 2015. Godinu.

U postupku je utvrđeno da je u obrazloženju navedenog Rješenja učinjena greška u Stavu 1. u imenu tako umjesto Milošević Đorđija iz Tutnjeva treba da stoji Mirković Gordana iz Ugljevika. Obzirom na gore navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ovog Zaključka u skladu sa članom 207. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/02, 87/07 i 50/10).

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Načelniku opštine Ugljevik u roku od 15 dana od dana prijama ovog Rješenja.

Ovaj Zaključak o ispravci greške objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ,, Ugljevik, da može u mjesecu januaru 2016. godine unijeti unaprijed operativni budžet :
Na poziciji 412300 Rashodi za režijski materijal iznos 350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-205/16
Ugljevik, 10.02.2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Opštine Ugljevik da može u mjesecu januaru 2016. godine unijeti unaprijed operativni budžet :
Na poziciji 4127 Rashodi za stručne usluge iznos 295,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-259
Ugljevik, 16.02.2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik da može u mjesecu januaru 2016. godine unijeti unaprijed operativni budžet :

Na poziciji 4127 Rashodi za stručne usluge iznos 24.028,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-305
Ugljevik, 22.02.2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Narodnoj biblioteci Ugljevik , da može u mjesecu januaru 2016. godine unijeti unaprijed operativni budžet :

Na poziciji 412300 Rashodi za režijski materijal iznos 351,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-300/16
Ugljevik, 23.02. 16. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU SRC „RUDAR“ Ugljevik , da može u mjesecu januaru 2016. godine izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta

Sa poziciji 412200 Rashodi komunalnih i komunikac.usl,iznos.200,00KM

Na poziciju 412700 Rashodi za stručne usluge

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-318/16
Ugljevik, 23.02. 16. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik ,, Ugljevik, da može u mjesecu januaru 2016. godine izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta i to ;

Sa pozicije 412990 Ostali rashodi usluge na iznos 600,00KM

Na poziciji 412700 Rashodi za stručne usluge

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-332/16
Ugljevik, 26.02.2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU SŠC „MIHAJLO Petrović Alas“ Ugljevik da može u mjesecu januaru 2016. godine izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta:

Sa pozicije 412900 Ostali nepomenuti rashodi iznos 300,00

Na poziciji 416100 Rashodi za pomoći pojedincima

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-328/16
Ugljevik, 29.02.2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može u mjesecu januaru 2016. godine izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta:

Sa pozicije 4124000 Rashodi za materijal za posebne namjene iznos 600,00

Na poziciji 412100 Rashodi po osnovu zakupa iznos 600,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-330/16
Ugljevik, 01.03.2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik da može u mjesecu januaru 2016. godine unijeti unaprijed operativni budžet :

Na poziciji 513100 Izdaci za pribavljanje zemljišta iznos 15.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 382/16
Ugljevik07.03 2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016. godine unijeti unaprijed operativni budžet :

Na poziciji 511200 Izdaci za investiciono održavanje iznos 245.302,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-480/16
Ugljevik18.03. 2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Opštinskoj Upravi Opštine Ugljevik da može u mjesecu martu 2016. godine unijeti unaprijed operativni budžet :

Na poziciji 415200 Tekući grantovi iznos 10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 482/16
Ugljevik18.03. 2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Mjeanoj zajednici Opštine Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016 godine unaprijed unijeti operativni budžet

Na poziciji 412200 Rashodi energije kom.i kom. usl. iznos 780,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40-483/16
Ugljevik , 18.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016. godine unaprijed unijeti operativni budžet

Na poziciji 415200 Tekući grantovi iznos 385,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40-481/16
Ugljevik , 18.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Mjeanoj zajednici Opštine Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016 godine unaprijed unijeti operativni budžet

Na poziciji 412200 Rashodi energije kom.i kom. usl. iznos 300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40-516/16
Ugljevik , 23.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Javnoj ustanovi SŠC „MIHAJLO PETROVIĆ ALAS,, Ugljevik, da može u mjesecu februaru 2016. godine, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta i to Na poziciji 511300 Izdaci za nabavku postrojenja iznos 2.400,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-487
Ugljevik , 24.03. 2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU S.R.C. „RUDAR“ Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016.godine unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta:

Na poziciji 412700 Rashodi zsa stručne usluge iznos 300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40- 498/16
Ugljevik , 24.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Javnoj ustanovi SŠC „MIHAJLO PETROVIĆ ALAS“, Ugljevik, da može u mjesecu februaru 2016. godine, izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta i to :

Sa pozicije 511200 Izdaci za investiciono održavanje iznos 3.200,00KM

Na poziciju 511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-485
Ugljevik, 24.03. 2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se Javnoj ustanovi SŠC „MIHAJLO PETROVIĆ ALAS“, Ugljevik, da može u mjesecu februaru 2016. godine, unaprijed unjeti operativni budžet na sledećim pozicijama i to :

Na poziciji 412200 Rashodi energije kom.i komunik.usl. iznos 10.000,00KM

Na poziciji 412900 Ostali nepomenuti rashodi iznos 4.000,00KM

Na poziciji 413900 Rashodi po osnovu zateznih kamata iznos 300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-486
Ugljevik, 24.03. 2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU S.R.C. „RUDAR“ Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016.godine izvršiti realokaciju sredsstava u okviru operativnog budžeta i to:

Sa pozicije 412200 Rashodi energije kom. i kom. usl iznos 1.626,00KM
Na poziciji 412400 Rashodi za materijal za posebne namjene iznos 1.626,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40- 499/16
Ugljevik , 24.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU NARODNA BIBLIOTEKA Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016. godine unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta :

Na poziciji 411200 Rashodi za bruto naknade troškova zaposl. iznos .500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40- 496/16
Ugljevik , 24.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU Dječiji vrtić „Duško Radović „Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016, godine unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sledećim pozicijama:

Na poziciji 412200 Rashodi energije kom i kom usl.iznos.940,00KM

Na poziciji 412700 Rashodi za stručne usluge iznos 553,00KM

Na poziciji 511300 Izdaci za nabavku opreme iznos 504,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40- 512/16
Ugljevik , 25.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može u mjesecu februaru unijeti unaprijed sredstva u okviru operativnog budžeta

Na poziciji 412900 Ostali nepomenuti rashodi iznos 2.750,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Br.02/5-40- 527/16
Ugljevik , 28.03.2016.g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br 6/05, 4/07 4/08 i 4/12) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2016. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Opštine Ugljevik da može u mjesecu februaru 2016. godine, izvršiti realokaciju sredstava u okviru operativnog budžeta na sledećim budžetskim pozicijama :

Sa pozicije 4129 Ostali nepomenuti rashodi iznosu 248,00KM
Na poziciju 4126 Rashodi po osnovu putovanja i smeštaja iznos 131,00KM
Na poziciju 4127 Rashodi za stručne usluge iznos 117,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-533
Ugljevik, 29.03.2016. g.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Socijalistička partija Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije
Budžetska rezerva u iznosu od 600,00 KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-396 /16
Datum:08 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Srpska demokratska stranka Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415211 – Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima u iznosu od 1.128,00 KM za tekuće aktivnosti

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-388 /16
Datum: 07.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Stranka demokratske akcije Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415211 – Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima u iznosu od 728,00 KM za tekuće aktivnosti

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 389 /16
Datum: 07.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Savez nezavisnih socijaldemokrata Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415211 – Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima u iznosu od 3.528,00 KM za tekuće aktivnosti

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-390 /16
Datum: 07.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Klub saveza studenata Pravnog fakulteta „Pravnik“ Bijeljina

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415217 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu od 400,00 KM za organizovanje studentske posjete Banja Luci u institucijama Republike Srpske.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 371 /16

Datum: 07 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
F.K. „Majevisa“ Zabrdje

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 1.250,00 KM po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 391/16

Datum: 07.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
LOVAČKO UDRUŽENJE „DUBRAVE“ Zabrđe

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 700,00KM za utvrđivanje brojnog stanja divljači u lovištu Dubrava.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 290 /16

Datum: 03.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Mjesna zajednica Stari Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 416129 – Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova u iznosu od 500,00Km za izgradnju nadgrobnog spomenika Petru Vasiliću.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 363 /16

Datum: 08 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
LOVAČKO UDRUŽENJE „RUDAR“ Zabrdje

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 3.000,00KM za nabavku fazanske divljači.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 370 /16

Datum: 04.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
F.K. „Partizan“ Donja Trnova

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Budžetska rezerva u iznosu od 3.000,00 KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 348 /16

Datum: 01 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Klub malog fudbala Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 300,00 KM po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 347/16

Datum: 01 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Srpska pravoslavna crkvena opština Modran

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415219 – Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u iznosu od 3.000,00KM za završetak radova na hramu Svetih apostola Petra i Pavla.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 857 /16

Datum: 19.02.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Boračka organizacija Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415215 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom i u iznosu od 3.000,00KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 325 /16
Datum: 26 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
OKK „Rudar 2015“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 1.000,00 KM po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 310/16
Datum: 24.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
F.K. „Mladost“ Bogutovo Selo

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 500,00 KM po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 311/16
Datum:24 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Klub malog fudbala Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 1.250,00 KM po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 309 /16
Datum: 24.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Karate klub „Rudar“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415213 – Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima u iznosu od 1.000,00 KM po Odluci br.02-40-172/16 od 12.02.2016.godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 313 /16
Datum: 24 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04,118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Crveni krst RS opštinska organizacija Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415212 – Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima u iznosu od 3.800,00 KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 304 /16
Datum:23 .03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05, 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
O.Š. „Filip Višnjić“ Donja Trnova

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415217 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture iznosu od 2.40,00 KM za nabavku ogreva.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 107 /16
Datum: 03.02.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05, 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Kulturno umjetničko udruženje „Rudar“ Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 415217 – Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u iznosu od 10.000,00 KM za tekuće aktivnosti.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 121 /16
Datum: 03.02.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Milanović Danica iz Donje Trnove

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 416129 – Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i gradova u iznosu od 400,00KM za troškove polaganje stručnog ispita.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1759/15
Datum: 01.02.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Jevtić Stevan iz Mezgraje

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 416129 – Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i gradova u iznosu od 1.230,00KM za nastalu štetu koju su napravili psi lutalice kada su upale u ovcarnik i na ovcama napravili povrede i rane.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-227/14
Datum: 23.02.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Simikić Dragan iz Ugljevika

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 416129 – Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i gradova u iznosu od 500,00KM za organizaciju turnira u malom fudbalu.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-215/16
Datum: 29.02.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Rajić Radomiru iz Ugljevika

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 416129 – Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i gradova u iznosu od 500,00KM za troškove sahrane kćerke.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 354/16
Datum: 01.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05, 42/08 i 98/13) i člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine
Lazić Darko iz Ugljevika

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije na teret sa pozicije

Konto br. 416129 – Ostale tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i gradova u iznosu od 500,00KM za organizaciju turnira u malom fudbalu.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-214/16
Datum: 07.03.2016. god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-115/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Kovačević Radi iz Donjeg Zabrđa u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-113/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Dušanu iz Mezgraje u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) za lečenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-112/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Vaji Golubović iz Tutnjeva u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-111/16
Datum: 26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015. god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Kostić Snežani iz Tutnjevca u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-97/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazarević Branku iz Zabrđa u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-100/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Petrović Slavko iz Zabrđa u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-92/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Maksimović Draženku iz Donjeg Zabrđa u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-77/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Cvjetković Peri iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-76/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,
d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Stevanović Rosi iz Ravnog Polja u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-65/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ristić Zoranu iz Ravnog Polja u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-64/16
Datum: 26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015. god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Pejić Slobodanu iz Ravnog Polja u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-62/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mitrović Zdravku iz Ugljevik Sela u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-61/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Rikić Rade iz Gornjeg Zabrdā u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-58/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Popović Slobodanki iz Korenite u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-57/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simić Milisavu iz Donje Trnove u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka) zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-24/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Radovanović Milanu iiz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka) za lečenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-56/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Stevanović Marijani iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-44/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Stevanović Petru iz Ugljevik Sela u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-48/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Šakotić Vinki iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-52/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mičić Mići iz Donje Trnove u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-32/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,
d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Radinki iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-31/16
Datum: 26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,
d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ećimović Slavki iz Zabrđa u iznosu od 150,00 KM (slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-93/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Simić Ljubomiru iz Gornjeg Zabrdā u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). za lečenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-59/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Durić Miroslavi iz Ugljevika u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). Zbog teškog materijalnog stanja.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-94/16
Datum: 26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015. god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Avramović Stevanu iz Zabrđa u iznosu od 100,00 KM (slovima: sto konvertibilnih maraka). Zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-33/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lazikić Stani iz Tutnjeva u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja..

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-41/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Cvijetić Milojki iz Ravnog Polja u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja..

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-42/16
Datum: 26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Radovanović Jeleni iz Tutnjevca u iznosu od 150,00 KM (slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). zbog teškog materijalnog stanja..

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-110/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Maksimović Milici iz Ravnog Polja u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1787/15
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći „MZ.D.Trnova“ za Gligorević Vuju u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-2113/15
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Despotović Cicku iz Donje Krčine u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-2115/15
Datum: 26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14) i člana 2, 3, 4 i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći, sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Nikolić Slavojki iz Donjeg Zabrđa u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilikom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-7/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Cvetković Radi iz Gornjeg Zabrdā u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-5/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić Jadranki iz Mezgraje u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-4/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Ćirić Nedeljku iz Bogutova Sela u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-37/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Šešlić Jelici iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-19/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Todorović Milivoju iz Ravnog Polja u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-29/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jovičić Jovanki iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). Za lečenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-67/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Gajić Peri iz Ugljevika u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije..

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1722/15
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Lukić Živojinu iz Ugljevičke Obriježi u iznosu od 100,00 KM(slovima: sto konvertibilnih maraka). za lečenje.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-80/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik,
d o n o s i:

ODLUKU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Milovanović Milku iz Tutnjevca u iznosu od 150,00 KM(slovima: sto pedeset konvertibilnih maraka). Zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-109/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Bogdanović Marijani iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-114/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Mijatović Dragani iz Ugljevika u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-20/16
Datum:26.01. 2016 god.

Na osnovu člana 43. i 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 118/05 i 98/13), člana 51. i 60.Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten OpštineUgljevik“ broj:6/05,4/07,4/08,5/09,4/12 i3/14) i člana 2,3, 4i 6. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj:02-40-285/15 od 06.03.2015.god. a na osnovu Mišljenja Komisije za dodjelu novčanih pomoći,sa sjednice 26.01.2016. god. Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i:

ODLUKU
O ISPLATI NOVČANE POMOĆI

I

Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Petrović Žiki iz Zabrđa u iznosu od 200,00 KM(slovima: dvesto konvertibilnih maraka). zbog teške materijalne situacije.

II

Sredstva će se isplatiti iz budžeta Opštine sa pozicije „Pomoći pojedincima“ u skladu sa prilivom sredstava.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirković Miroslav dipl, ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl, ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-153
Datum, 25.11.2015.

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14 Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U
O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke pružanja usluga emitovanja radio programa za potrebe opštine Ugljevik.

Emitovanje programa iz prethodnog stava obuhvata sledeće:

- audio snimanje sjednica Skupštine opštine Ugljevik i emitovanje putem radija, neposredno (direktan prenos),
- informisanje građana o radu Načelnika opštine, Opštinske uprave Opštine Ugljevik i Skupštine opštine Ugljevik,
- informisanje građana o važnim političkim, društvenim, ekonomskim, kulturnim, sportskim i drugim dešavanjima u Ugljeviku,
- gostovanje Načelnika opštine Ugljevik i drugih predstavnika Opštinske uprave Skupštine opštine Ugljevik u studiju i
- emitovanje radio oglasa, čestitki, kao i raznih obavještenja bitnih za stanovništvo opštine Ugljevik, i koje su predviđene u Aneksu II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, na koje se u skladu sa članom 8. primjenjuje poseban režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 22.000, 00 KM bez zaračunatog PDV-a.

Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2015.godinu pod rednim brojem 18 (usluge) i u budžetu opštine za 2015. godinu pod ekonomskim kodom 412700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,

inveticije i nadzor

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-8/16
Datum, 19.01.2016.

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 18. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U
O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga kolektivne zajedničke komunalne potrošnje.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom otvorenog postupka javne nabavke. Predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma na period od dvije godine, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 175.000 KM, bez zaračunatog PDV-a. Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2016. godinu pod rednim brojem 13 (usluge) i u budžetu opštine za 2016. godinu pod ekonomskim kodom 412800.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
inveticije i nadzor

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-20/16
Datum, 10.02.2016.

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U
O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA
na koje se primjenjuje poseban režim

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja iz oblasti javnih nabavki, iz oblasti finansija, interne i eksterne revizije u 2016. godini, predviđene u Aneksu II dio B, pod kategorijom obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, na koje se u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje poseban režim.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.
Sredstva iz prethodnog stava planirana su Planom javnih nabavki za 2016. godinu pod rednim brojem 2 (usluge).

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
inveticije i nadzor

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-36/16
Datum, 02.03.2016.

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04 i 42/05), člana 51.i člana 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj:6/05), člana 18.stav 1,člana 90.Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 02-12-12/14 od 25.12.2014, Načelnik Opštine Ugljevik, donosi:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke antivirusne licence –Escan Anrivirus Internet Secutity Suite with cloud Security for SMB.
Oznaka predmete nabavke preuzeta iz JRJN:48000000-8.
Nabavka roba iz tačke 1.ove Odluke izvršiće se putem zahtjeva za direktan sporazum.

Član 2.

Predviđen iznos sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a.
Sredstva za predmetnu nabavku obezbijedena su u budžetu opštine Ugljevik za 2016. godinu sa budžetske stavke 513700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsijek za javne nabavke, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora ili drugog pravnog posla u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

Odsjek za javne nabavke,
inveticije i nadzor